

Sesotho

Mohato

Mahe a Senwelo a siyo

5



Lawrence Sizwe Buda



Mahe a Senwelo a siyo

Sesotho

Mohato 5

ISBN: 978-1-77981-345-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Lawrence Sizwe Buda

Mofetoledi: Mosa Masilo

Motshwantshisi: Jesse Pietersen

Moralo le sebopelo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Mahe a Senwelo a siyo



Lawrence Sizwe Buda

Senwelo e ne e le sethole se setle se
sefubedu se neng se phela polasing.

Dithole tse polasing moo di behela mahe
letsatsi le leng le le leng.





Senwelo o behetse mahe a maholo ka ho fetisa a matle ka ho fetisa o ne a ikgantsha ka ona.

Mahe ana a qala ho nyamela.

Senwelo o ne a sa thaba ke mahe ana a hae a ntseng a nyamela.

“Mahe a ka a ntseng a nyamela kaofela a ya kae?” o maketse.





Senwelo a qeta ka hore o tla ipata a tsebe ho bona hore ho etsahala eng ka mahe a hae.

“Ke tla le tshwara leshodu lena la mahe.” A qeta ka ho yena.

A bolella bo ausi ba hae ka leqheka lena la hae, ba dumela ho mo thusa.

“Kajeno ha letsatsi le ya madikelong, re tla ema re shebe hore ke mang a nkang mahe.”
ho rialo Senwelo





Ha morao ha a se a behetse mahe, Senwelo
a fofela sefateng se haufi, a ema.

Bo ausi ba hae ba bararo le bona ba ya
ipata.

Dithole tsa dula di thotse di iketlile.

Senwelo ha a le sefateng a ema a sheba, a sheba a shebisisa.

Hang Senwelo a bona Sibi ntja ya moo polasing.

Sibi o ne a le motjha polasing.

Sibi o ile a sheba, a sheba a ba a fumana sehlaha sa Senwelo ka tlasa sehlaha.





Sibi a fofonela mahe a Senwelo.

A kgwepetsa lehe le le leng ka leoto la hae.

A bula molomo wa hae ho kometsa lehe.


Ka ho panya ha leihlo Senwelo a hlaha
(a fofela fatshe)

“Mahe aka! Mahe aka! A kakatletsa ka
bohale!”

“Tlohela mahe aka Sibi”

Bo ausi ba Senwelo ba tla ba mathile ba
lebile ho Sibi.


Dithole tsa kakatletsa ka lerata, di fofa
di phapha di bokanetse Sibi ho fihlela a
baleha (ba kenelletse Sibi).





Ho tloha letsatsing leo Senwelo a behela mahe a hae ka ntle le ho tshoha (ntle le ho tshwenyeha).

Sibi ha a ka hlola a leka ho nka mahe hape.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

